



**J.H. CERILLES STATE COLLEGE**  
**Mati, San Miguel, Zamboanga del Sur**

**OFFICE OF THE EXTENSION AND COMMUNITY SERVICES**

# **Accomplishment Report on Vermimeal and Vermi Tea Production**

**April 20-21, 2016 at Laperian San Miguel, Zamboanga del Sur**



Mrs. Emelyn D. Tormis lectured on vermimeal production






Vermicompost

- Gikan kini sa tae sa wati nga ginatawag ug african night crawler.
- Usa kini ka organikong fertilzer nga diin makuha nato ang N ,P ug K nga gikinahanglan sa tanom.

Duha ka mga paraan sa paghimo ug vermi tea:

- ✓ basic method (simple steeping)  
→ mano-mano ra nga pagbuhat
- ✓ the aerated, brewed version  
→ de kurenti nga pagbuhat



Ms. Jackelaine Sarcena BSA IV- Student lecture on Vermi Tea Production.





The Participants were actively participated and enjoyed the training.





Actual demonstration





Actual demonstration







Giving of certificates



Prepared by:

**JUDITH PACADAR**  
Extension Staff

Noted:

**FORTUNATO M. GUMINTAD**  
Extension Director-Designate





**Mrs. Gloria L. Unito** the Principal of the Laboratory High School, one of the lecturers who tackled about the health benefits and the importance of Corn (Zea Maize) as one of the ingredient of Zea Mococa Organic Coffee.



**Dr. Nanette D. Bilbao**, the Academic Programs Director and at the same time the research proponent of the Zea Mococa 5-n-1 Organic Coffee introduces her product to the WEMRIC/beneficiaries of the said project. She explains the main objectives of the product and why she come-up with Zea Mococa 5-n-1 coffee, considering its health benefits and the socio-economic impact to the clients.



**Dr. Aiwedeh B. Patadlas**, Program Head of School of Teacher Education, discusses the importance, medicinal and health benefits of Malunggay.





**Mrs. Myrna P. Perigo**—GAD focal person (above) and **Mr. Mark Patalinghug** — Criminology Instructor (below) are assigned to deliver the uses and the nutrient value of Saluyot and Chilli.



**Mrs. Myrna P. Perigo**—GAD focal person (above) and **Mr. Mark Patalinghug** — Criminology Instructor (below) are assigned to deliver the uses and the nutrient value of Saluyot and Chilli.







The WEM-RIC as the beneficiaries are listening on the procedure given by the research proponent.



These are the fresh leafy ingredients (malunggay, saluyot, sili, and kulitis) ready for (decoction).  
**Decoction**-the leafy ingredients plus the twigs and roots are gently simmered for about 30 to 40 minutes in boiling water so as to release their properties.









Giving of incentives to all beneficiaries for they successfully accomplished the workshop and produced their organic coffee introduced by **Dr. Nanette D. Bilbao**.



Giving of incentives to all beneficiaries for they successfully accomplished the workshop and produced their organic coffee introduced by **Dr. Nanette D. Bilbao**.



Consolidated by:

**JUDITH PACADAR**  
Extension Staff



Noted by:

**FORTUNATO M. GUMINTAD**  
Extension Director-Designate